

Una legenda del Drac

I aviá un òme que s'anava passejar pels bòsques, e tot d'un còp vegèt un anhelon, un polit anhelon. Lo trapèt e diguèt :

« O qu'es polit ! »

Lo trapèt per las patas e lo metèt a l'entorn del còl. E lo prenguèt a l'ostal.

Quand foguèt a l'ostal, diguèt a la femna :

« Agacha ! Ai trobat un polit anhelon ! »

E lo pausèt per tèrra. Aquel anhelon s'esposquèt e tot d'un còp vegèt pas que de ribans de totes las colors. E nos disián qu'aquò èra lo Drac.

Traduction :

Il y avait une fois un homme qui allait se promener dans les bois, et tout à coup, il vit un agneau, un joli agneau. Il l'attrapa e dit :

« Oh qu'il est beau ! »

Il l'attrapa par les pattes et le mit autour de son cou. Et il le prit chez lui. Quand il fut à la maison, il dit à sa femme :

« Regarde ! J'ai trouvé un joli agneau ! »

Et il le posa par terre. Cet agneau se secoua et tout à coup il ne vit que des rubans de toutes les couleurs. Et on nous disait que c'était le Drac.